



JOURNAU POUPULARI DE LITERATURO, D'ISTORI E DE SCIENCI
PAREISSÈNT TOUTEI LEI QUINGENADO

Se vènde pertout. Depausitari majourau pèr Marsiho : C. MABILLY. Alèio de Meihan, 24.

Abounamen :
3 fr. e miè pèr an pèr touto la Franço.
Fouero Franço, lou port en subre, ço
que revèn à 5 fr.

Tout ço que toco lou journau dèn
èstre manda afranqui à l'Empremarié
Prouvençalo, 15, carrièro d'ou Grand-
Relògi, à-z-Ais.

Lei plè noun afranqui saran refusa.
Leis article noun inseri saran pas
rendu.

ASSABÉ

Lei persouno que reçaupon lou journau
despièi lou proumiè numero e qu'an pa'n-
ca paga soun abounamen, soun pregado
de nous manda au mai lèu sei tres franc
e miè. Es lou moumen o jamai noun.

Leis abouna de fouèro Franço qu'an pan-
ca manda soun argènt, soun prevengu qu'a-
nan tira sus d'elei un mandat à visto.

TAULETO

PASSO-TÈMS. — Au clar de la luno. I - E. D. B.
POUESIO. — Meiruèi. - M. Bourrelly. — Lous
Camèls de Beziès. - M. Barthès. — Cano. -
E. Jouveau.

REMEMBRANÇO. — D'ou 16 au 29 de Novèmbre. -
L. - A. Gardaire.

CRONICO. — Cantadisso felibrenco : Lei Nouvé
de Roumaniho. lei Cansoun de Cronzat.

NECROLOGIO. — M. Mouan.

FUJETOUN. — La Chato di pèu d'or. — Magali.
Gaspard de Besso. — Un furnaire.

PASSO-TÈMS

AU CLAR DE LA LUNO

I

Acoumençan veui noste conte pèr un pichot
sermoun.

Chato, es à vous autri que s'adrosso.

Durbes lis auriho.

N'èi que trop verai, quand un brave drole vòu
une chato e que ie di 'mé l'ounesteta, lou respet,
lou treboulèri que l'amour donno naturalamen i
cor que lou mau na pas encaro degaia, ei un fenis
d'asard s'aquelo chato pren pas aquelo ounesteta
aquèu respet e subretout aquelo treboulo pèr li
marco d'un crenous, d'un simple e d'un nousa ;
au countrari, qu'un esbroufo, un arlèri, un d'a-
queli sauto-rigolo que s'embaumon l'ou pèu e se
frison lou mourre, ie vengue dire la memo causo
ardimen, sèns façoun, sèns crenou, ço que vòu dire
sèns amour, acó chicho pas : la bello se pren, s'a-
lumo, se couifo e se causso à-n-un pount, quas
tousjour, que ni paire, ni maire, ni resoun, ni coun-
sèu la podon descaviha d'aquí, bèn tant que se fau,
pèr s'acountenta, faire un pas de folo e metre la
desoulacioun dins soun oustau, fenis souvènt pèr
lou faire ; lou vesèn touto li jour.

De mounte vèn qu'acò 's ansin ?

Pèrque lei galoupin soun-t-i mièu escouta ?

N'i'a que dison : — Li chato soun que de pau-
de-sèn !

Dise pas de non.

D'autri dison mai : — Li chato soun de cigalo !

N'en counvène ; mai acò 's pa 'cò.